



SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. st

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:

(max. 20 karaktera)

3. Ciklus studija:

1

4. Bodovna vrijednost ECTS:

9

5. Status nastavnog predmeta:

Obavezni Izborni

6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:

nema

7. Ograničenja pristupa:

nema ograničenja

8. Trajanje / semestar:

1

6

9. Sedmični broj kontakt sati:

9.1. Predavanja:

4

9.2. Auditorne vježbe:

3

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

10. Fakultet:

Filozofski fakultet

11. Odsjek / Studijski program:

Historija

12. Odgovorni nastavnik:

dr.sc. Senaid Hadžić, vanr. prof

13. E-mail nastavnika:

senaid_had@hotmail.com

14. Web stranica:

www.ff.untz.ba

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

Osporobiti studente da razumiju da razumiju evolutivni put kroz koji je prošlo Osmansko carstvo i zemlje jugoistočne Evrope u 19. stoljeću. Da usvoje osnovne historijske činjenice o prošlosti Osmanskog carstva i zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću, da se studenti upoznaju sa mjestom i značajem Osmanskog carstva, mjestom i ulogom koju je navedeno Carstvo imalo na južnoslavenskom prostoru, religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, postepeno osamostaljenje ovih prostora od osmanskog carstva i nastanak samostalnih južnoslavenskih zemalja, privredne prilike, civilizacijske tokove i slično. Da studenti razvijaju patriotska osjećanja, historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje, privrženost prema državi i državama jugoistočne Evrope. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

16. Ishodi učenja:

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osporobljeni da: znaju ciljeve i zadatke kao i posjelu historije, da razumiju historijske periode kroz koje je prošlo Osmansko carstvo i zemlje jugoistočne Evrope, da ovladaju osnovnim historijskim činjenicama, da mogu prepoznati ideološke projekte koji su se reflektirali na ovim prostorima. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Reforme osmanskog društva u prvoj polovini 19. stoljeća

Evropske sile i Osmansko carstvo u prvoj polovini 19. stoljeća

Nacionalni pokreti na prostoru jugoistočne Evrope u prvoj polovini 19. stoljeća

Karakteristike razvoja zemalja jugoistočne Evrope do Berlinskog kongresa (opći pregled razvoja kapitalizma, imperijalizam, političke ideje i pokreti, jugoslavenska misao, međunarodna zbivanja i odnosi među velikim silama, kultura, institucije, školstvo, kulturno-prosvjetna i nacionalna društva)

Reforme osmanskog društva u drugoj polovini 19. stoljeća ; Nacionalni pokreti na prostoru jugoistočne Evrope u drugoj polovini 19. stoljeća ; Evropske sile i Osmansko carstvo u drugoj polovini 19. stoljeću

Zemlje jugoistočne Evrope od Berlinskog kongresa do kraja Prvog svjetskog rata (odluke Berlinskog kongresa, nove države, vojno-politički savezi, Aneksija Bosne i Hercegovine, balkanski savezi i ratovi, političke stranke, uzroci i povod za rat, mobilizacija, početak rata, ratna privreda, politička djelatnost i ideje: jugoslavenska misao, odlučujuće bitke, rezultati i posledice, Ženevska konferencija).

Kultura i prosvjeta, konfessionalni odnosi

**18. Metode učenja:**

U cilju efikasnog izvođenja nastave i postizanja očekivanih ciljeva nastavnog predmeta Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću koristit će se različite nastavne metode: usmeno izlaganje-monolog, razgovor-dijalog, dedukcija, indukcija, analiza, sinteza, komparacija podataka itd.

19. Objasnjenje o provjeri znanja:

Za provjeru usvojenog znanja koristit će se :

- Pismene metode
- Usmeđene metode

a) Pismene metode obuhvataju pismenu provjeru znanja na testovima – mini ispitima nakon obrađenih određenih oblasti nastavnog programa i na završnom ispitu

Završni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Položen pismeni dio ispita je uslov za izlazak i polaganje usmenog dijela ispita. Završni ispit se polaže nakon odslušanog VI semestra, a u terminima koje utvrđuje Senat Univerziteta.

Način polaganja završnog ispita

Pismeni dio ispita

U okviru pismenog dijela studenti rješavaju test sastavljen od 5 pitanja.

Odgovori na pitanja u testu se boduju po principu tačan odgovor na jedno pitanje 2 (dva) boda. Student je položio pismeni dio ispita ukoliko tačno odgovori na najmanje 3 (tri) pitanja u testu, odnosno dobije 6 bodova. Maksimalan broj bodova koji student može dobiti na pismenom dijelu ispita je 10 bodova. Dva mini testa donose studentu maksimalno 20 bodova.

Usmeni dio ispita

Usmeni dio ispita slijedi nakon položenog pismenog dijela ispita. Realizira se postavljanjem tri pitanja od strane nastavnika iz nastavnog predmeta Historija zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća te diskusijom između nastavnika i studenta. Student je položio usmeni dio ispita ukoliko postigne minimalno 15 bodova (za svako pitanje po pet bodova).

Maksimalan broj bodova koji student može dobiti na usmenom dijelu ispita je trideset bodova (30), na svako pitanje po deset bodova.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita

a) prisutnost i aktivnost na času:

prisutnost na predavanjima i vježbama 10,

aktivnost na časovima 10,

b) individualni/timski projekat:

individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat 30,

c) pismeni ispit: 50, ili

d) usmeni dio ispita: 50.

Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:

$94-100=10$, $84-93=9$, $74-83=8$, $64-73=7$, $54-63=6$; do $53=5$

21. Osnovna literatura:

1. Dukovski Darko, Povijest srednje i jugoistočne Evrope 19. i 20. stoljeća, Izdanje 1 (1800-1914), Izdavač: Alinea, Zagreb 2005., 312 str.
2. Miša Gleni, Balkan od 1804 do 1999 – Nacionalizam, rat i velike sile, knjiga 1,2, (Sa engleskog preveli Dragana Starčević i Olivera Nićiforović-Babac), Beograd, 1999., 724 str.
3. Joseph Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992. (str. 130-169)
4. Rober Mantran (priredio), Istorija Osmanskog carstva, Beograd 2002. (str. 510-873)
5. Stevan K. Pavlović, Historija Balkana 1804-1945, II izdanje, I izdanje 2001 (1-335), Beograd 2004,

22. Internet web reference:

--

23. U primjeni od akademske godine:

2015/2016

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

16.3.2015.
